

# VHEGE YA DZIWI LI YA SHANGO LOTHE

## 17-21 September 2018

### NI RI RAMILAYO A NI NWALELE WILI - NGA FHEDZI!



# 6

#### Zwiitisi zwa rathi zwa u ri ni vhe na wili

1. Ndi pfanelo yaṅu u ṅanga ane na ṭoḍa u mu siela ndaka yaṅu.
2. Ni fanela u ita vhungoho ha uri muṭa waṅu u a ṭhogomelwa musi ni tshi lovha.
3. Ndaka yaṅu i ḍo sala na vhane na funa vha tshi sala nayo.
4. Ni khetha mulangi wa ndaka ane na mu ḍivha na u mu fulufhela.
5. Ni ḍo iledza mbadelo dzo engedzeaho na dzi songo teaho.
6. Ni ḍo iledza u sa fushea na dzikhuḍano vhukati ha miraḍo ya muṭa waṅu ngauri a hu na vhulivhisi vhu re khagala nga ha ṅḍila ine ndaka yaṅu ya fanela u kovhekanywa ngayo.



# 5

#### Zwiitisi zwiṭanu zwa u shumisa ramilayo u itela u ṅwala wili yaṅu

1. Ramilayo ndi muthu ane a shuma na zwa mulayo a re na ndalukanyo dzo teaho o ṅwaliswaho kha dzangano ḵa mulayo.
2. Ramilayo u na ṅḍivho na vhukoni zwo teaho u itela u khwaṭhisedza uri wili yo tea nahone i swikelela ṭhōḍea dza mulyo.
3. Ramilayo a nga thusa na u khwaṭhisedza uri thundu yaṅu i kovhekanywe nga u ṭavhanya, nga ṅḍila yo fanelaho.
4. Ramilayo a nga ni eletshedza kha vhuleme naho vhu vhuḥfio vhune ha nga vha hone malugana na wili yaṅu.
5. Ramilayo a nga thusa na u tikedza mulangi wa ndaka yaṅu.



# 3

#### Zwithu zwiraru nga ha mulangi wa ndaka

1. Mulangi wa ndaka u tea u kovhekanya ndaka yaṅu u tendelana na wili yaṅu.
2. Mulangi wa ndaka a nga vha ramilayo waṅu, mufarisi waṅu, muraḍo wa muṭa kana khonani.
3. Arali na khetha mufarisi waṅu, muraḍo wa muṭa kana khonani, ndi khwine u dovha na nanga na ramilayo ane a ḍo thusa mulangi wa ndaka kha sia ḵa zwa mulayo.



# 4

#### Zwithu zwiṅa zwine na tea u zwi humbula ni sa athu u ṅ wala wili yaṅu

1. Ndi nnyi ane a ḍo wana mini?
2. Ndi nnyi ane a ḍo vha muṭhogomeli a re mulayoni wa vhana vhaṅu vhane vha kha ḍi vha vhaṭuku (vha re fhasi ha miṅwaha ya 18)?
3. Ndi nnyi ane a ḍo vha mulangi wa ndaka ya wili yaṅu?
4. Naa ni ṭoḍa u ita wili ya muṭanganelano na mufarisi waṅu?



# 2

#### Zwithu zwiḥhili zwine na tea u ṭuwa nazwo musi ni tshi ya u ṭangana na ramilayo

1. Basa yaṅu (na basa ya mufarisi waṅu arali ni na wili ya muṭanganelano).
2. Mutevhe wa ndaka yaṅu (u katela nga ho livhaho zwithu zwine na ṭoḍa zwi tshi ṅewa mugeḍe)



# 1

#### No ita phetho

Dzudzanyani na ramilayo uri a ni ṅwalele wili yaṅu - NGA FHEDZI nga Vhege ya u ṅ wala Dziwili u bva nga vhege ya ḵa 17 u swika 21 September 2018. Hu ḍo ṅwalwa wili ntswa fhedzi. A hu nga itwi ndulamiso kha wili dza kale.

Hune na nga wana hone ramilayo ane a ḍo ni ṅwalele wili:

[www.LSSA.org.za](http://www.LSSA.org.za)



LAW SOCIETY  
OF SOUTH AFRICA

Kana ni founele dzangano ḵa mulayo ḵa dzingu ḵaṅu: U itela u wana vho ramilayo vha –

- Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, North West founelani Law Society of the Northern Provinces kha (012) 338 5800;
- Western, Eastern na Northern Cape founelani Cape Law Society kha (021) 443 6700;
- Free State founelani Law Society of the Free State kha (051) 447 3237;
- KwaZulu-Natal founelani KwaZulu-Natal Law Society kha (033) 345 1304.

Kana ni founele Law Society of South Africa kha (012) 366 8800.

Vhege Ya Dziwili Ya Shango Lothe ndi ḵa ḵa muṭanganelano vhukati ha Law Society of South Africa na miraḍo yayo ya rathi, Black Lawyers Association, Cape Law Society, KwaZulu-Natal Law Society, Law Society of the Free State, Law Society of the Northern Provinces na National Association of Democratic Lawyers.

Heji ndi bambiri ḵa u ni ḍivhadza mafhungo fhedzi, a ḵo ngo tea u dzihwiwa sa nyeletsheḍzo ya zwa mulayo.